



Gubici električne energije za osam mjeseci 2022. godine na nivou 9,19%

Gubici električne energije za osam mjeseci tekuće 2022. godine su na nivou 9,19% i najniži su za ovaj period od kada se gubici mjere u Elektrodistribuciji Brčko. To znači da manje od 10% distribuisane električne energije nije planski realizovano, što je prihvatljivo. Poređenja radi, 2021. godine gubici su bili na nivou 10,29%, 2019. godine 10,03%, a 2018. godine 10,13%. Kontinuirano smanjenje gubitaka u elektrodistributivnoj mreži je jedan od ciljeva kvaliteta u poslovanju RJ Elektrodistribucija i preduzeća u cjelini, a ove godine planirano je da na ukupnom godišnjem nivou budu ispod 10%. Ukoliko se ovakav trend nastavi do kraja godine, cilj će biti ispunjen.

Za realizaciju ovog cilja preduzimaju se brojne aktivnosti. Jedan od projekata koji je doprinio smanjenju gubitaka je daljinsko automatsko očitavanje potrošnje električne energije - AMM sistem, u okviru kojeg je do sada ugrađeno više od 8.000 brojlara kod kupaca električne energije. Osim toga, radi se i na izmještanju mjernih mjesta, zamjenama mehaničkih brojlara digitalnim, u saradnji sa građanima radi se na otkrivanju neovlaštene potrošnje električne energije i sankcionisanju takvih pojava, te drugim mjerama u skladu sa akcionim planom na smanjenju gubitaka. U prošloj i prvoj polovini ove godine, u saradnji sa Vladom Distrikta, a putem sredstava granta, instalirano je ili zanočljeno nekoliko elektroenergetskih objekata, prije svega trafostanica i kablovskih vodova.

Nabavka električne energije za osam mjeseci 2022. godine veća je za 1,01% u odnosu za isti period prošle godine, što je blago povećanja, dok su gubici električne energije manji za 9,78%. Pad gubitaka električne energije je uticao na realizaciju za 2,25% u odnosu na isti period 2021. godine.

ENERGETSKI POKAZATELJI ZA PERIOD JANUAR – AVGUST ZA TEKUĆU 2022. I PRETHODNU 2021. GODINU

		2021. godina	2022. godina	RAZLIKA 2022-2021	INDEX 2022/2021	PROMJENA %
1	NABAVKA kWh	184.753.300	186.615.688	1.862.388	1,0101	1,01
2	REALIZACIJA kWh	165.747.529	169.469.338	3.721.809	1,0225	2,25
3	GUBICI kWh	19.005.771	17.146.350	-1.859.421	0,9022	-9,78
4	PROCENAT GUBITAKA %	10,29	9,19	-1,10	0,8932	-10,68

Godina	Gubici električne energije u %
2008.	19,87
2009.	16,99
2010.	15,12
2011.	14,39
2012.	14,24
2013.	13,06
2014.	13,39
2015.	13,08
2016.	12,38
2017.	11,39
2018.	11,23
2019.	10,72
2020.	10,65
2021.	10,90

Od 2008. godine, od kada je JP "Komunalno Brčko" ovlašten distributer i snabdjevač električnom energijom na teritoriji Brčko distrikta BiH, ukupni gubici električne energije na godišnjem nivou smanjeni su sa skoro 20% na 10%, a taj se trend namjerava nastaviti i u narednom periodu.



Умањење рачуна за утрошену електричну енергију

Предузеће је средином септембра обавијестило јавност да ће, на основу Одлуке о одобравању програма утрошка средстава донација за утршак електричне енергије активним потрошачима из категорије домаћинстава за 2022. годину, коју је донијела Влада Брчко дистрикта БиХ, током септембра извршити раскњижавање дозначених средстава свим грађанима који имају право на донацију у складу са наведеном Одлуком. То значи да ће купцима рачуни за септембар бити умањени за одобрени утршак.

Наиме, Влада Брчко дистрикта БиХ је за ове намјене одобрила средства у износу од 1,605.000 КМ, с циљем побољшања лошијег социјалног стања грађана, насталог услед погоршања економске ситуације. Новчана средства ће у складу са успостављеним критеријима бити додијељена грађанима као донација за утрошену електричну енергију, у појединачном износу од 53,52 КМ.

Право на ову врсту донације имају сви активни потрошачи из категорије домаћинстава, под условом да је носилац електричног бројила имао активну потрошњу у периоду 01.01. – 31.05.2022. године. По том критерију право на донацију стиче 29.987 активних потрошача.



Из овог права су изузете особе које имају статус изабраног званичника, носиоца извршних функција или савјетника у институцијама Брчко дистрикта БиХ, руководиоца јавног предузећа или другог правног лица које је основао Брчко дистрикт БиХ, те именовани носиоци правосудних институција.

Наведени износ ће на аналитичким картицама свих потрошача бити видљив као умањење обавеза у виду уплата, те ће бити приказан на рачунима за обрачунски мјесец септембар 2022. године.



Проведени интерни аудити СУК и СУО



Посљедња два дана септембра проведени су редовни интерни аудити Система управљања квалитетом и Система управљања заштитом животне средине. Аудити су проведени у свим организационим јединицама, те су интерни аудитори контролисали идентификоване процесе, релевантне за ове системе.



Оба аудита су оцијењена позитивно, с обзиром да нису евидентирани мање или веће неусклађености, док су аудитори након аудита Система квалитета забиљежили неколико препорука за побољшање система, који ће бити достављени руководиоцима.

AKTUELNOSTI U RJ ČISTOĆA



Nabavka novih kontejnera

Tokom septembra, Radnoj jedinici Čistoća isporučeno je 60 novih kontejnera za odlaganje otpada zapremine 1,1 m³.

Kontejneri su nabavljeni u okviru redovnih aktivnosti na zamjeni dotrajalih i oštećenih kontejnera, te će vrlo brzo biti raspoređeni na cijelom području Brčko distrikta BiH, gdje se ukaže potreba.



Uklonjeno nagomilano smeće u Ulici Braće Ćuskić



Zaposlenici RJ Čistoća su 15. septembra, po nalogu Inspektorata Brčko distrikta BiH, očistili prostor u ulici Braće Ćuskić u naselju Grčica, na kojem se nalazila velika količina smeća. Iako je sa te lokacije, po nalogu nadležne inspekcije u skladu sa Odlukom br. UP-I-22-001590/22, od 23. avgusta 2022. godine, uklonjen kontejner, građani su nastavili odlagati smeće na istoj lokaciji.

Gomila smeća nalazila se u naseljenom dijelu grada, te je predstavljala opasnost po zdravlje stanovnika koji žive u neposrednoj blizini. Na tom mjestu sada je postavljena tabla sa zabranom odlaganja smeća.



Nepropisno odlaganje građevinskog otpada

Neposredno nakon što su zaposlenici RJ Čistoća ispraznili veliki kontejner, koji se nalazi kod crpne stanice na Burića Brdu, uočeno je da su neodgovorni građani, u vrlo kratkom roku, isti napunili građevinskim otpadom. Kako je ovakvo ponašanje česta pojava, skrenuli smo pažnju javnosti da se u posude za odlaganje smeća isključivo smije odlagati kućno smeće. U skladu sa članom 206. Zakona o komunalnim djelatnostima Brčko distrikta BiH, kućnim otpadom **se ne smatraju: zemlja, otpaci i ostaci građevinskog materijala, kao i drugi krupni otpaci koji nastaju u procesu industrijske, zanatske, građevinske, poljoprivredne ili druge proizvodnje i slično.** Takođe, članom 215. istog Zakona, zabranjeno je oštećivanje posuda za kućno smeće, ulivanje tekućine u njih, bacanje žeravice i vrućeg pepela, bacanje ostataka životinja, građevinskog otpada, glomazne kartonske ambalaže, dijelova kućnog namještaja i slično.

Fizičkim Licima koja ne postupaju u skladu sa navedenim odredbama može se izreći kazna od 100 do 1.000 KM, a pravnim licima od 1.000 do 10.000 KM. JP „Komunalno Brčko“, u okviru svoje djelatnosti, organizuje odvoz većih količina šljake, šuta, građevinskog otpada i sličnog materijala, po zahtjevu i o trošku vlasnika, odnosno izvođača radova, te isti deponuje na zakonom propisan način, dok dva puta godišnje organizuje besplatne akcije odvoza krupnog otpada.



Uklanjanje divljih odlagališta

Zaposlenici RJ Čistoća su 22. septembra izvršili vanredno čišćenje nekoliko divljih odlagališta smeća u gradskoj zoni, koje su napravili neodgovorni građani odlaganjem krupnog otpada.



Najavljujemo : Besplatna akcija prikupljanja krupnog (kabastog) otpada biće realizovana u oktobru. Lokacije odlaganja dostupne na web i facebook stranici.